



Crna Gora
Predsjednik

DECENIJA
OBNOVE
NEZAVISNOSTI
HILJADU GODINA
DRŽAVNOSTI
2016



Da je vječna Crna Gora

Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim

U K A Z
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA

Proglašavam, **Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava** koji je donijela Skupština Crne Gore 25. saziva, na Šestoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 22. jula 2016. godine.

Broj: 01-798/2

Podgorica, 03.08.2016. godine

Filip Vujanović



Na osnovu člana 82 stav 1 tačka 2 i člana 91 stav 1 Ustava Crne Gore, Skupština Crne Gore 25. saziva, na Šestoj šednici prvog redovnog (prolječnjeg) zasijedanja u 2016. godini, dana 22. jula 2016. godine, donijela je

Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREUZIMANJU AKCIONARSKIH DRUŠTAVA

Član 1

U Zakonu o preuzimanju akcionarskih društava („Službeni list CG”, broj 18/11), u članu 2 stav 1 tačka 5 mijenja se i glasi:

„5) **sticalac** je pravno ili fizičko lice koje posredno ili neposredno stekne ili namjerava da stekne više od 30% akcija sa pravom glasa emitenta, kao i lice koje objavi dobrovoljnu javnu ponudu za preuzimanje, bez namjere da stekne 30% akcija sa pravom glasa emitenta;”.

U tački 7 poslije riječi: „sa emitentom” dodaju se riječi: „ili sticaocem” , a poslije riječi „sporazuma” dodaje se zarez i riječi: „pisanog ili usmenog, izričitog ili prećutnog”.

Poslije tačke 8 dodaje se nova tačka koja glasi:

„9) **javna ponuda za preuzimanje** ili **ponuda za preuzimanje** je obavezna ili dobrovoljna javna ponuda koja ima za cilj sticanje ili proističe iz sticanja kontrole upućena svim vlasnicima hartija od vrijednosti emitenta, izuzev ponude samog emitenta, za sticanje svih ili jednog broja akcija emitenta, koja ima za cilj sticanje kontrole nad emitentom u skladu sa odredbama ovog zakona.”

Član 2

U članu 3 stav 1 u uvodnoj rečenici poslije riječi: „zasniva na” dodaju se riječi: „i da bude usaglašen sa”.

U tački 1 poslije riječi „preuzimanja” dodaju se zarez i riječi: „a ukoliko sticalac stekne kontrolu nad emitentom, manjinski akcionari moraju biti zaštićeni”.

U tački 3 poslije riječi: „interesu emitenta” dodaju se riječi: „u cjelini i ne smiju ugrožavati mogućnost vlasnicima hartija od vrijednosti da odluče o osnovanosti ponude”.

U tački 5 tačka zarez zamjenjuje se zarezom i dodaju riječi: „sticaoca, emitenta ili drugog privrednog društva na koje može uticati javna ponuda za preuzimanje na način da rast ili pad cijena hartija od vrijednosti bude vještački izazvan i time onemogućeno normalno funkcionisanje tržišta hartija od vrijednosti;”.

U tački 6 poslije riječi: „po ponudi” dodaju se riječi: „u novčanom obliku ili u obliku kombinovane naknade u skladu sa uslovima utvrđenim ovim zakonom”.

Poslije stava 1 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Načela iz stava 1 ovog člana primjenjuju se i u slučaju dobrovoljne javne ponude za preuzimanje.

Načela iz stava 1 ovog člana primjenjuju se i kada sticalac nije dužan da sprovede postupak preuzimanja iz člana 5 stav 2 i člana 11 ovog zakona.”

Član 3

U članu 4 stav 1 tačka 3 riječi: „pod uslovom da je” zamjenjuju se riječima: „isključivo ako je”.

U tački 4 poslije riječi: „a njihovim akcijama je” dodaje se riječ „istovremeno”.

Član 4

U članu 5 stav 1 tačka na kraju tačke 4 se zamjenjuje tačkom zarezom i dodaje se nova tačka koja glasi:

„5) u slučaju sticanja akcija emitenta od strane Crne Gore.“

Član 5

U članu 6 poslije riječi: „za preuzimanje“ dodaju se riječi: „i nakon okončanja postupka preuzimanja emitenta stekao kontrolu od najmanje 30% akcija emitenta“.

Član 6

U članu 7 stav 1 mijenja se i glasi:

„Fizičko ili pravno lice koje samostalno ili sa povezanim licem, posredno ili neposredno, stekne akcije sa pravom glasa, tako da zajedno sa akcijama koje je već posjedovalo, posjeduje više od 30% ukupnog broja akcija sa pravom glasa emitenta, dužno je da objavi ponudu za preuzimanje akcija tog emitenta.“

U stavu 7 poslije riječi: „u emitentu“ dodaju se riječi: „sa sjedištem u Crnoj Gori“.

Poslije stava 15 dodaje se novi stav koji glasi:

„Sticalac je dužan da ponudu za preuzimanje uputi svim vlasnicima hartija od vrijednosti bez odlaganja, po cijeni utvrđenoj u skladu sa članom 17 ovog zakona.“

Član 7

U članu 8 stav 1 mijenja se i glasi:

„Sticalac koji nije dužan da objavi javnu ponudu za preuzimanje akcija emitenta u skladu sa odredbama ovog zakona, a namjerava da izvrši preuzimanje, dužan je da obavijesti emitenta i Komisiju o donošenju odluke o preuzimanju, u roku od dva radna dana od dana donošenja te odluke“.

Član 8

U članu 11 st. 2 i 3 mijenjaju se i glase:

„Sticalac iz stava 1 ovog člana, dužan je da Komisiji dostavi dokaz o načinu sticanja akcija u roku od pet dana od dana sticanja akcija.“

Sticalac iz stava 1 tačka 5 ovog člana dužan je da Komisiji dostavi dokaz o ponudi za prodaju akcija po cijeni koja nije viša od cijene po kojoj je stekao akcije.“

Poslije stava 3 dodaju se pet novih stavova koji glase:

„Sticalac koji u roku iz stava 1 tačka 5 ovog člana, ne proda višak akcija nema pravo glasa po tim akcijama do sprovođenja javne ponude za preuzimanje ili do prodaje akcija u skladu sa zakonom kojim se uređuju hartije od vrijednosti.“

Ako sticalac namjerava da akcije emitenta sa pravom glasa iznad 30% otuđi u skladu sa stavom 1 tačka 5 ovog člana, Komisija će oduzeti pravo glasa sticalocu po tim akcijama i rješenje o tome dostaviti CDA radi zabilježbe oduzimanja prava glasa.

Sticalac iz stava 4 ovog člana ne smije sticati akcije sa pravom glasa emitenta do prodaje viška akcija, osim u postupku javne ponude za preuzimanje.

Sticalac iz stava 1 ovog člana dužan je da u slučaju daljeg sticanja akcija emitenta sprovede postupak preuzimanja u skladu sa ovim zakonom.

Akcionar koji smatra da postoji obaveza sticaloca da sprovede postupak obavezne javne ponude za preuzimanje ovlašćen je da pokrene postupak pred sudom radi utvrđivanja te obaveze sticaloca u skladu sa načelima iz člana 3 ovog zakona.“

Član 9

U članu 14 poslije stava 7 dodaju se tri nova stava koja glase:

„U slučaju ograničenja prava iz st. 1, 2 i 3 ovog člana, akcionari na koje se ta prava odnose imaju pravo na pravičnu nadoknadu u iznosu utvrđenom od strane nezavisnog sudskog vještaka ekonomsko-finansijske struke, u skladu sa metodologijom koju utvrđuje Komisija.

Odredba stava 8 ovog člana ne primjenjuje se na hartije od vrijednosti kod kojih je ograničenje prava glasa izvršeno uz novčanu nadoknadu.

Odredbe st. 8 i 9 ovog člana ne primjenjuju se kada su vlasnici hartija od vrijednosti države članice kojima su tim hartijama od vrijednosti data posebna prava u skladu sa propisima Evropske unije ili propisima Crne Gore kojima se uređuje poslovanje privrednih društava ili poslovanje sa hartijama od vrijednosti.”

Član 10

Poslije člana 15 dodaju se dva nova člana koji glase:

„Član 15a

Skupština akcionara emitenta može da odluči da se odredbe čl. 14 i 15 ovog zakona ne primjenjuju u slučaju kada su emitenti na koje se odnosi javna ponuda za preuzimanje predmet preuzimanja od strane privrednog društva na koje se ne primjenjuju odredbe ovog zakona i/ili su posredno ili neposredno povezane sa privrednim društvom na koje se ne primjenjuju odredbe čl. 14 ili 15 ovog zakona.

Odluka skupštine akcionara iz stava 1 ovog člana pravno je valjana pod uslovom da je:

- usvojena od strane skupštine akcionara emitenta i to najmanje 18 mjeseci prije objavljivanja javne ponude za preuzimanje u skladu sa odredbama ovog zakona;
- javno objavljena, bez odlaganja.

Član 15b

Emitenti su dužni da u godišnjem izvještaju o poslovanju objave podatke o:

- 1) strukturi kapitala emitenta, uključujući hartije od vrijednosti koje nijesu uvrštene u trgovanje na regulisanom tržištu, uz naznaku različitih klasa akcija i za svaku klasu akcija, prava i obaveze koje se odnose na tu klasu akcija i procenat ukupnog akcijskog kapitala koji predstavlja ta klasa akcija;
- 2) ograničenjima prenosa hartija od vrijednosti, kao i ograničenjima posjedovanja hartija od vrijednosti i/ili potrebi pribavljanja posebnih odobrenja od privrednog društva i/ili ostalih vlasnika hartija od vrijednosti;
- 3) značajnim direktnim i indirektnim učešćem u kapitalu;
- 4) vlasnicima hartija od vrijednosti koje daju posebna kontrolna prava i sadržaju tih prava;
- 5) sistemu kontrolisanja sticanja akcija od strane zaposlenih, u slučaju kada zaposleni ne vrše direktno svoja kontrolna prava;
- 6) ograničenjima prava glasa, kao što su, ograničenja prava glasa vlasnika određenog procenta hartija od vrijednosti ili određenog broja akcija, rokovima za ostvarivanje prava glasa ili slučajevima kada su imovinska prava iz hartija od vrijednosti razdvojena od vlasništva nad tim hartijama od vrijednosti, u skladu sa aktima emitenta;
- 7) sporazumima između akcionara sa kojima je emitent upoznat i koja mogu imati za posljedicu ograničenja prenosa hartije od vrijednosti i/ili glasačkih prava;
- 8) načinu imenovanja i razrješenja članova odbora direktora i izmjeni osnivačkih akata;

9) ovlaštenjima članova odbora direktora, a naročito u vezi sa emitovanjem akcija ili otkupom emitovanih akcija;

10) drugim značajnim sporazumima u kojima je emitent ugovorna strana i koji proizvode pravno dejstvo, mijenjaju se ili okončavaju nakon preuzimanja emitenta po sprovođenju javne ponude za preuzimanje i njihovim pravnim dejstvima, osim ako su sporazumi po svojoj prirodi takvi da bi njihovo objavljivanje imalo značajne štetne posljedice po emitenta, pod uslovom da emitent nije izričito obavezan da objavi te podatke u skladu sa zakonom;

11) sporazumima između emitenta i članova odbora direktora ili zaposlenih kojima se ugovara plaćanje nadoknade u slučaju ostavke, prestanka mandata po drugom osnovu ili prestanka radnog odnosa članova odbora direktora ili zaposlenih ili kada radni odnos ovih lica prestaje usljed preuzimanja.

Odbor direktora emitenta dužan je da na redovnoj godišnjoj skupštini akcionara emitenta akcionarima pruži detaljno objašnjenje o svim činjenicama i podacima iz stava 1 ovog člana."

Član 11

Član 17 mijenja se i glasi:

„Cijena za otkup akcija u obaveznoj javnoj ponudi za preuzimanje akcija emitenta utvrđuje se na sljedeći način:

- najniža ponuđena cijena ne smije biti niža od najviše cijene po kojoj je sticalac ili sa njim povezano lice stekao akcije emitenta deset mjeseci prije dostavljanja obavještenja Komisiji u skladu sa članom 7 stav 13 ovog zakona (u daljem tekstu: najviša cijena sticanja);

- ako se akcijama emitenta trgovalo najmanje 15 dana trgovanja u periodu tri mjeseca prije dana nastupanja obaveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje i ako je prosječna cijena akcija emitenta ostvarena u posljednjih deset mjeseci prije obavještanja Komisije, viša od najviše cijene sticanja, sticalac je dužan da ponudi prosječnu cijenu akcija, koja se utvrđuje kao količnik ukupne vrijednosti svih transakcija tim akcijama i broja akcija koje su bile predmet tih transakcija;

- ako je akcijama emitenta trgovano manje od 15 dana trgovanja u periodu tri mjeseca prije dana nastupanja obaveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje u skladu sa članom 7 stav 13 ovog zakona, sticalac je dužan da angažuje ovlaštenog revizora da sačini elaborat o fer vrijednosti akcija emitenta (u daljem tekstu: elaborat).

Broj dana u kojima se trgovalo akcijama emitenta u periodu tri mjeseca prije nastanka obaveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje i prosječnu cijenu akcija emitenta ostvarenu u poslednjih deset mjeseci prije obavještanja Komisije, utvrđuje berza na zahtjev sticaoca.

Cijena u obaveznoj javnoj ponudi za preuzimanje akcija emitenta utvrđuje se posebno za svaku klasu akcija na koju se ponuda za preuzimanje odnosi.

Sticalac u dobrovoljnoj javnoj ponudi za preuzimanje samostalno utvrđuje cijenu za otkup akcija.

Sticalac iz člana 25 stav 1 ovog zakona ne smije snižavati ponuđenu cijenu ni mijenjati način i rok plaćanja akcija iz javne ponude, ali može povećati ponuđenu cijenu i produžiti rok važenja javne ponude za preuzimanje.

Rok za prihvatanje javne ponude za preuzimanje, u slučaju izmjene javne ponude za preuzimanje akcija emitenta u skladu sa stavom 5 ovog člana, produžava se za sedam dana.

Ako je cijena akcija iz elaborata viša od najviše cijene sticanja, sticalac je dužan da javno ponudi cijenu iz elaborata.“

Član 12

Poslije člana 17 dodaje se novi član koji glasi:

„Obavezni elementi elaborata

Član 17a

Elaborat naročito sadrži:

- 1) fer vrijednosti – cijenu akcija emitenta;
- 2) primijenjene metode na osnovu kojih je određena fer vrijednost akcija emitenta;
- 3) razloge za primjenu određenih metoda procjene i bitne pretpostavke koje su korišćene u njihovoj primjeni;
- 4) fer vrijednosti akcija emitenta do kojih se primjenom pojedinih metoda došlo;
- 5) nedostatke koji su se javili pri procjeni fer vrijednosti akcija društva.

Fer vrijednost akcija društva procjenjuje se na dan nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

U izradi elaborata o procjeni vrijednosti akcija primjenjuju se međunarodni standardi vrednovanja i međunarodni računovodstveni standardi.

Ovlašćenom revizoru zabranjeno je sačinjavanje elaborata u društvu u kojem je vršio reviziju finansijskih iskaza u periodu od dvije godine od dana posljednje izvršene revizije finansijskih iskaza koje je sačinio za to društvo."

Član 13

U članu 23 stav 2 poslije tačke 6 dodaju se dvije nove tačke koje glase:

- „6a) potvrdu berze o broju dana u kojima se trgovalo akcijama emitenta u periodu tri mjeseca prije nastanka obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje i o prosječnoj cijeni akcija emitenta ostvarenoj u periodu deset mjeseci prije obavještanja Komisije;
- 6b) elaborat;"

Član 14

U članu 25 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„Kada se akcijama emitenta trguje na berzama i/ili regulisanim tržištima van Crne Gore, sticalac je dužan da prospekt za preuzimanje bez odlaganja javno objavi i učini dostupnim akcionarima, najmanje u državama članicama Evropske unije na čijim su regulisanim tržištima akcije emitenta uvrštene u trgovanje i učini ga dostupnim predstavnicima zaposlenih i/ili zaposlenim kod emitenta i/ili sticaoca."

Član 15

U članu 27 stav 1 tačka 14 mijenja se i glasi:

„14) svrhu ponude, odnosno politiku koju sticalac namjerava da sprovede u emitentu ukoliko preuzme emitenta, i ako javna ponuda utiče na zaposlene, politiku u vezi sa zaposlenima i izvršnim menadžmentom, uključujući značajne izmjene uslova zaposlenja, a naročito strateške planove sticaoca u vezi sa emitentom i posljedice na zaposlenje i mjesto obavljanja poslovnih aktivnosti;"

Poslije tačke 14 dodaje se nova tačka koja glasi:

„15) naknadu za prava koja akcionari emitenta izgube usljed postupanja u skladu sa članom 14 stav 3 ovog zakona, sa napomenom načina na koji će ta naknada biti isplaćena i metoda za obračun te naknade."

Član 16

U članu 39 stav 1 mijenja se i glasi:

„Ako sticalac i sa njim povezana lica nakon obavezne javne ponude za preuzimanje stekne najmanje 95% akcija sa pravom glasa emitenta ili ako u postupku dobrovoljne javne ponude za preuzimanje bude prijavljeno više od 30% ukupnog broja akcija sa pravom glasa emitenta, tako da sa akcijama koje je već posjedovao sticalac posjeduje najmanje 95% akcija sa pravom glasa, sticalac u roku od tri mjeseca od okončanja javne ponude za preuzimanje ima pravo na prenos akcija sa pravom glasa u svojini manjinskih akcionara po cijeni iz javne ponude za preuzimanje ili po cijeni po kojoj je od dana isteka roka javne ponude za preuzimanje sticalac ili sa njim povezano lice stekao akcije emitenta, ako je ta cijena viša od cijene iz javne ponude.“

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„CDA o zahtjevu sticaoca za prinudnu prodaju akcija manjinskih akcionara obavještava Komisiju u roku od dva radna dana od dana podnošenja zahtjeva.“

Dosadašnji st. 5 i 6 postaju st. 6 i 7.

Član 17

Poslije člana 39 dodaje se novi član koji glasi:

„Pravo prodaje akcija manjinskih akcionara

Član 39a

Ako sticalac i sa njim povezana lica nakon obavezne javne ponude za preuzimanje steknu najmanje 95% akcija sa pravom glasa emitenta ili ako u postupku dobrovoljne javne ponude bude prijavljeno više od 30% ukupnog broja akcija sa pravom glasa emitenta, tako da sa akcijama koje je već posjedovao sticalac posjeduje najmanje 95% akcija sa pravom glasa, manjinski akcionari imaju pravo da, u roku od tri mjeseca od isteka roka javne ponude za preuzimanje akcija emitenta, podnesu zahtjev u pisanoj formi za prodaju svojih akcija sa pravom glasa sticaocu, a sticalac je dužan da te akcije otkupi po cijeni iz javne ponude za preuzimanje ili po cijeni po kojoj je od dana isteka javne ponude za preuzimanje sticalac ili sa njim povezano lice stekao akcije emitenta, ako je ta cijena viša od cijene iz javne ponude.

Ako sticalac ne izvrši obavezu iz stava 1 ovog člana, manjinski akcionar ima pravo da tužbom Privrednom sudu zahtijeva ispunjenje te obaveze.“

Član 18

U članu 44 stav 2 mijenja se i glasi:

„Propisi države članice u kojoj emitent ima sjedište primjenjuju se na pitanja koja se odnose na:

- utvrđivanje prava akcionara, a naročito utvrđivanje procenta prava glasa i nastanak obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje ili izuzetka od obaveze objavljivanja javne ponude za preuzimanje;

- uslove pod kojima organi upravljanja i rukovođenja emitenta mogu preduzimati mjere koje za posljedicu imaju ometanje ili onemogućavanje javne ponude za preuzimanje;

- obavještavanje zaposlenih u akcionarskim društvima iz stava 1 ovog člana.“

Član 19

U članu 45 poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koja glase:

„Komisija je dužna da, na zahtjev nadležnog državnog organa ili stranog organa nadležnog za nadzor poslovanja sa hartijama od vrijednosti, dostavi neophodne podatke i informacije u vezi sa javnom ponudom za preuzimanje iz stava 1 ovog člana, kao i da pruži pomoć u okviru svojih nadležnosti stranom organu u cilju sprovođenja kontrole nastalih ili pretpostavljenih kršenja propisa kojima je uređen postupak javne ponude za preuzimanje.“

Razmjena podataka i informacija iz stava 1 ovog člana ne smatra se odavanjem službene tajne."

Član 20

U članu 46 stav 1 tačka 6 riječi: „stav 3" zamjenjuju riječima: „stav 6".

Član 21

Poslije člana 50 dodaje se novi član koji glasi:

„Okončanje započetih postupaka

Član 50a

Postupci preuzimanja akcionarskih društava sa sjedištem u Crnoj Gori u kojima je zahtjev za odobrenje javne ponude za preuzimanje dostavljen Komisiji do dana stupanja na snagu ovog zakona, okončaće se po propisima po kojima su započeti.

Prava i obaveze sticaoca i sa njim povezanih lica nakon sprovedenog postupka preuzimanja akcija emitenta započetog do dana stupanja na snagu ovog zakona ostvaruju se po propisima koji su važili u trenutku podnošenja zahtjeva i/ili pokretanja postupka za preuzimanje akcija emitenta."

Član 22

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore."

Broj: 09-3/15-1/9
EPA 981 XXV
Podgorica, 22. jul 2016. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE 25. SAZIVA

PREDŠEDNIK
Darko Pajović

